

дьарык сценарийын технологическай картата

«Кун суолтата»

Оскуолаза бэлэмнэнии белех

«Мичил» оҕо саадын иитээччитэ: Никонова Прасковья Тарасовна

2017 сыл

Бытыллар корунэ: НОД							
Уерэтэр сыала: кун тулалыыр эйгээ суолтатын туьунан озолор билиилэрин ооньуу ненуе ханаты; Кун сарданаларыттан бэйэ доруобуйатын харыстанарга, сэрэхтээх буолууга уерэтии; кун сарданаларын фигурнай гына сыьыарарга уерэтии							
Сайыннарар сыала-соруга: тылы чуолкайдык санарар, дорзооннору арааран истэр, суьуеххэ араарар, сорудазы ейдеен истэр, араас суоллары тобулан толорор сатабылларын салгыы сайыннарыы; кыптыыйынан кене полоскалары, тегурук быьыыныкырыйар сатабылларын салгыы сайыннарыы							
Иитэр сыала-соруга: белезунэн улэлиир кэмнэ бэйэ бэйээзэ кемелеьерге, болзомтолоох, иллээх буоларга иитии; туох барыта икки еруттээх (учугэй, куьазан) диэн ейдетуу; бэйэ доруобуйатыгар харыстабыллаах сыьыаны иитии.							
Уерэтэр, хатылыыр тыллар: астраном, учуонай, халлаан эттиктэрэ							
Туттуллар матырыйааллара: проектор, магнитнай доска, енеех магниттар., харандааьынан тегурук уонна кене сурааьын уруьуйдаммыт аразас дьуьуннээх цветной кумаазы, клей, киистэ, салфетка, АЗ.							
Анаан уорэтэр дьайымал этаптара	Улэ коруннэрэ	Улэ ис хобьооно	Туттуллар матырыйааллар	Бииргэ алтыьыы тутула		Бириэмэтэ	Тумуктэрэ
				Иитээччи	О5о		
Тэрээьин чааьа	Билсиьии	Сэьэргэьии	Саьархай тегурук кумаазы, кун сарданалара	Озолор, тегуруччу кэлэн олордубут уонна сана куннэ бэйэ-бэйэбитигэр утуену базарыххайын	О5олор куннэрин сарданатын уура-уура дорооболоьоллор, ааттарын этэллэр.	1 мин	О5о кыбыстыбакка, толлубакка иитэччини кытары билсэр.
	Темаба киллэрии	Таабырын таайтарыы		<p>Ейдеен истин эрэ озолор. Мин билигин тыллары этиэм, эьиги туохха сыьыаннаазын этиэххин сеп.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Курдьук, утулук, харыйа, хаарчаана, тымныы... - Кумах, хонуу, шортик, урумэччи, сибэкки, куйаас, итии... - аразас, зонтик, уу сапшыкы, хагдарыйыы, ардах, сэбирдэх, озуруот аьа... <p>Маладьыастар! Ханнык дьыл кэмин эпэтим?</p> <p>Сандал сааспыт хайдазый, кыьынна холоотоххо таьырдьа туох уларыйда?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Кыьын - Сайын. - Куьун Озолор таайаллар. - Саас <p>Таьырдьа сылыйда, сырдык буолла, кун уьаата, куммут тыгар...</p>	3 мин	О5о толкуйдуур дьобура сайдар.

Сурун чааба			<p>Экранна астраном кестер</p> <p>Досказа фишканан улэ</p> <p>Фишкалары сыбыары.(туьата-саьархай, кутталлаах-кыьыл)</p>	<p>Саамай сеп. Куммут уьаата. Кун тыгара элбээтэ. Озолор онтон кун ханна уонна хаьан баар буоларый?</p> <p>Халлаанна уонна ессе туох баар буоларый?</p> <p>- Былыт, ый, сулус, кун- халлаан эттиктэрэ диэн ааттаналлар. Бу эттиктэр хайдах хамсыьылларын, бэйэ-бэйэлэрини солбуьалларын ханнык учуонай уерэтэрий?</p> <p>- Бары бииргэ чуолкайдык «ас-траном» диэн санардыбыт эрэ.</p> <p>- бастакыннан ханнык дорзоон иьиллэрий, бутэй дуу аьазас дорзоон дуу?</p> <p>- «Астраном» диэн хас суьуехтээх тылыый?</p> <p>- саамай сеп.</p> <p>Отгон озолоор эьиги кун туьунан тугу билээит?</p> <p>- Кун тулалыыр эйгээ куруутун туьалаах дуу, эбэтэр туох эмит кутталы азалыан сеп дуу?.</p> <p>Бу олоххо барыта икки еруттээх эбит. Буортуну да туьалаазы да онорор эбиттэр. Кун кыи доруобуйатыгар оруолун уонна сепке дьаьанан харыстанары биьиги биллибит дии.</p>	<p>- халлаанна уонна кунус кун баар буолар.</p> <p>-былыт, сулус, ый...</p> <p>- астраном диэн учуонай уерэтэр.</p> <p>- «А»-кылгас аьазас дорзоон.</p> <p>Илиилэрин таьынан суьуеххэ араараллар.</p> <p>- 10</p> <p>Кун туьалаах буоллазына саьархай фишканы, кутталлаах буоллазына кыьыл фишканы ыйыыр.</p>	5 мин	<p>Тылы чуолкайдык санарар, дорзооннору арааран истэр, суьуеххэ араарар. Фишканан улэлиир</p> <p>Санаатын сааьылаан, кыбыстыбакка аьазастык этэр, толкуйдаан тумук онорор</p>

<p>тумук</p>	<p>Хамсаныл аах оонньуу</p> <p>«Кунчээн» фигурнай аппликация</p> <p>Рефлексия.</p>		<p>Кыптыый, саьархай енеех кумаазы, клей, А3 кумаазы.</p>	<p>«Кун сарданатын экирэт»</p> <p>- озолоор, кун сарданатын экирэтэн сылайдыбыт, анны билигин сынньана таарыйа бу остуолга чугабаан эрэ. Остуолга туохтар баалларый? Тугу оноробут буолуой, ким эмэ таайыа дуу?</p> <p>- сардана фигурнай буоларын наадаттан полоскабыт икки эрэ кытытын килиэйдиибит, полосканы чиккэччи буолбакка ортото белтейен тахсар курдук гына сыьыарабыт.</p> <p>- бугун тугу биллибит, кун уотуттан хайдах харыстанар эбиппитий?</p>	<p>Полоскалары, тегуругу кырыйаллар. Бэлэм кумаазыга сыьыараллар.</p>	<p>2 мун.</p>	<p>Бэйэ –бэйэзэ мэьэйдэспэккэ, иллээхтик, сымсатык хамсанан оонньуур.</p> <p>Кыптыыйынан кене полоскалары, тегурук быьыыны кырыйар, белезунэн улэлиир кэмнэ бэйэ- бэйэзэ кемелесууу, иллээх, болзомголоох буолуу.</p>
--------------	--	--	---	--	---	---------------	---